Чурапчыга күн тахсар !

САҺА ОЛОХ

Чурапчы улууһун хаһыата

12+

ХАҺЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЬЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

2016 сыл Балаҕан ыйын 15 күнэ чэппиэр № 100 (11267)

УБААСТАБЫЛЛААХ ЧУРАПЧЫ УЛУУҺУН УРБААННЬЫЫТТАРА!

Эһиги, урбаанныыттары Саха Республикатын предпринимателлэрин күннэн эҕэрдэлиибит!

Саха Республикатыгар предпринимательствоны сайыннарыы табыгастаах усулуобуйаларын үөскэтэр, бизнеһинэн үрдүк таһаарыылаахтык дьарыктанар, предпринимательскэй үлэ суоллаах үрдэтэр, предпринимателлэр аатталарын-суолларын уопсай билиигэ таһаарар сыалтан Саха Республикатын бастакы президенэ М.Е. Николаев 2001 сыл ахсынньы 13 күнүнээҕи 1626 №-дээх ыйааҕар сөп түбэһиннэрэн Саха Республикатын Предпринимателлэрин күнэ бэлиэтэнэр буолбута.

Кыра, орто урбаан бары көрүнэ тыа хаһаайыстыбатыгар эрэ буолбакка, олох хаамыытыгар, сайдыытыгар сөп түбэһиннэрэн, промышленность уонна тыа сирэ биир биэ ситимнээх буолалларын хаанныйар иннитэн, санаатан сана хайысхалары олохчо киллэрэр, тыа ыалын олоҕун тупсарар сыаллаах-соруктаах үлэни ыытаҕыт. Чурапчы улууһа ыытар үгүс дьаһалларыгар Эһиги олохтоох урбаанныыттар киллэрэр кылаахтыт тутунан да кэмнэммэтин үрдүктүк сыаналыыбыт.

Барыгытыгар бигэ туругу, байыылыат олоҕу, санаатан сана ситиһиилэри, саныабыкыт барыта сатаннын, тус олоххутугар дьиэ кэргэнгитигэр сырдык халлааны, эйэни, дьоҥу!

Эһиги сыралаах үтүө үлэҕит ситиһиилээх уонна таһаарыылаах буоллун!

«Чурапчы улууһа (оройуона)» МТ дьаһалтата.

Санаа ситимэ

ПУТИНЫ КИМ ӨЙҮӨЙ?

Биилгин Арҕаанны дойдулар Арассыыйаны арааһас хааччахтарыыннан саба баттыы сатыыр комментаргэ, дойду сайдыытын кинигэн Улук Илин буолла. Уустук, оҥ эрэн кыаллыа.

Илин дьиэн хайыһыы

Улук Илиннги макрорегион Арассыыйа сайдыытыгар уларан оруолу ооннооҕун туһунан оссо эрдэ концепциилэр баалара. Саха сиригэр бастакы «Саҥалассы» урутаан сайдар социальнай-экономическай территориялар (ТОСЭР) тэриллибитэ, Владимир Путин ороспуубулуҥ тэлимнэх сайдыытын барыльын ойообутэ, уйун боллоохтоох «Стратегия – 2030» эмиэ биирэммитэ.

Илиннги экономическай форум арыллыыларыгар дойду баһылыка Владимир Путин регион дойду сайдыытыгар суоллаах-ньоҕоннообута: «Улук Илиннги региону бириги дойдубут күүстээх, сайдыылаах, бастакы күөнтэ сылдьар социальнай-экономическай сайдыытын кинигэн оҥорор олуе уларан сыалы-соруну туруорабыт. Этэн аҥарбытым курдук, бу бүгүн үгүн национальнай уларан суоллаах соруктарбыытын биирдэстэрэ».

Сайдыыны уларыйыылар

Улук Илин сайдыыта күүс-уох кинигэн буолар. Госдума депутаттарыттан эмиэ тутулуктаах. Владимир Путин этэн турар: «Парламент саха сахаба бастакы уочарыттан бу сыл түмүктээгэр дылы Улук Илиннэ уолуган хаанчыйыы тарыыларын намтаар туһунан сокуон барыльын көрүөҕэ диэн эрэнэбин. Кылгас кэм иҥэгэр бу ситуация конкорулуохтээх».

Саха сирин эмиэ уларыйыылар күүтэллэр. Кылгас кэм иҥэгэр олохтоохтор олохторун таһыма оссо үрдүөхтээх.

Путиҥа ким көмөлөһүөй?

Бу сыалы-соруну ситиһэргэ бырабыыталыыстыба быһаарыылара уонна федеральнай бюджеттан киирэр харчы ситэтэ суохтар. Госдума депутаттара сокуону таһаарар торуттэрин кыаллыларыахтарын наада.

Хаанныык партия маны ситиһиэй? Балаҕан ыйыгар быыбардыыр бюллетеннэ тахсыа турдуруок иннинэ хаанныык партиялар бириги иннинэ олохтуут туһугар хайдах үгүлэхтэрин ырыналаан көрүн.

Быһаарыы бэйэбититтэн тутулуктаах

Дьэ ким Улук Илиннэ, оҥ иҥэгэр Саха сиригэр, бигэ чинг олоҕу уонна сана күүс кинигин туруулаһыай? Президент дьыалаан эрэ ойуохха наада. Аннараас бириги, быыбардаанчылар эрэ, политическай иирсээни тардаанчыларга уонна кистэтэн концепциилэри ыытаанчыларга мэйэй туруорар кыахтахтыт.

Парламент саха сахаба дойдуга бэрэдэрги олохтуур уонна сайдыы сана саҥахтарын саҥар күүстээх уонна таһаарыылаах күүнүнэн буоллуохтаах. Биирэ буолуу-бириги күүстүт. Күүстээҕи таньыахха!

Егор АЛЕКСАНДРОВ.

ГОСУДАРСТВЕННАЙ ДУМА БЫЫБАРА БУОЛАРА 3 ХОНУК ХААЛЛА

"ЧУРАПЧЫЛАР – САХА СИРИН САЙДЫЫТЫГАР!!!"

ДОРООБО, ЧУРАПЧЫМ ЧАРАҤА!

Мария Михайлова-Сидорова тыллара, Светлана Константинова мелодията.

Дорообо, Чурапчы чаранга!
Дорообо, күн тахсар чаҕыла!
Оргуйдук суугунуу ыллаатыгын
Аймаатыҥ мин оҕо дуҥабын.

Биҥиктээх оҕолуу санаатыгын
Мин күннүн эн ыдьэ хаалбыккын.
Хантан да эргиллиим ол иҥин
Эйиэхэ мин кэлэр эбиппин.

Ол сырдык эн кэрэ бэйэҕин
Арахсыы, көрсүһүү харсыытын
Мэлдьитин долгуйан истэбин.
Истэлэмин умайан кэлэбин.

Санаа ситимэ

АНДРЕЙ БОРИСОВ: ВНУТРЕННЕ Я НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕМ СУДА

Государственный советник республики Андрей Борисов вернулся в Якутию из Москвы, где накануне в Верховном суде России рассматривался вопрос о его допуске к участию в выборах депутатов Госдумы.

Напомним, что ВС РФ отменил решение, согласно которому Андрей Борисов был восстановлен в качестве кандидата по одномандатному округу.

В аэропорту Якутска Борисова с плакатами и лозунгами встречали неравнодушные горожане. «Столько людей пришло сегодня сюда, это свидетельствует о том, что меня искренне поддержали более 70 тысяч якутян. Не надо раскалывать общество по национальным, политическим или же частным мотивам. Необходимо, чтобы мы чувствовали себя единой силой, чтобы у нас были стабильность, мир и согласие. К предстоящим выборам нужно прийти консолидированными, собранными и честными. Должны победить лучшие кандидаты и самая сильная партия», — сказал госсоветник.

«Решение суда можно считать окончательным, но внутренне я не согласен с ним, поскольку в ходе заседания уже чувствовалась некоторая «решенность» вопроса. Показалось, что этот момент был подготовленным. Как законопослушный гражданин я должен следовать решению суда, но меня обуревают противоречивые чувства. Считаю, что наша республика должна выйти победителем в этой ситуации», — подчеркнул Борисов.

ЯСИА.

Улууска – бу күннэргэ

ЯПОНИЯ УЧУОНАЙДАРА ЧУРАПЧЫГА КЭЛЛИЛЭР

Балаҕан ыйын 12 күнүгэр Дьокуускай куорат ирбэт тоту үөрэтэр институт Россия наукатын академиятын Хотугу отделениетын сэбиэдиссэйэ, наука кандидата А.Н. Федоров, биологическай моһоллору үөрэтэр институт үлэһиттэрэ уонна аҕыйах ахсааннаах норуоттары үөрэтэр гуманитарнай чинчийэр институт – уопсайа үс институт холбоһоннор, Японии араас научнай кинигэриттэн колбит биэс учуонайы кытары Чурапчы улууһугар, чуолаан Хатыҥы иһиилэгэр кэлиннэр.

"Сүрүн үлэлэрэ айылҕа уларыйыыта диэн олоҕор-дьаһаҕар, экономикаҕа, культуураҕа хайдах дьайарын үөрэтэн көрүү. Чурапчы улууһугар маннайгы сырыттара буолар. Бу ыытыллар үгүс түмүгэ туһалаах оноһуллуо оскуба; элбэхтик үөрэтиллэ турар. Научнай үлэлэрэ үгүстүктааҕа сатыыбыт: Быйыылыттан саҕалаан ийин эҥэрэ ирбэт тоҥ хайдах ардыгарый-кэбэҥэрий диэн боппуруоска үлэ ыытан эрэбит. Уопсайынан үс институт холбоһоммут түмүктэх буоллуун диэн тэҥнэ үлэлэһэ сатыыбыт", – диэн наука кандидата А.Н. Федоров кэпсиир. Ыраахтан иҥэр делегацияны Дьокуускай куорттан арыллыан, Хайахсыт иһиилэгэ А.П. Дорофеев ыытыа кэлэр. Кинилэр эмиэ Чоммуоскэлэр уһаайбаларыгар саха боруода суолдарын, Вьетнамтан колбит сибиинньэ Саха сирин климатыгар хайдах иитиллэ турарын көрдүлэр.

Кинилэр кэпсэлэриттэн иһиттэхэ глобальнай итийии Саха сиригэр кэлиитигэр сүдүк Чурапчы улууһа кэнэ хараҕар бырааттар ньиэ реакциилэ ыытыммыттан көрүнүөр үөрэтэргэ сананнылар. Японияттан колбит учуонайдар бьыстарыгар дэлэйэр таһаарыылаах дьон баар буоллар биэрдиэхтэр уон коско сүүрэр марафонсыт, Хироки Такакуро диэн сахалыын-нууччалыы учуэйдык саҥарар профессор.

Кини: "Бириги Япония учуонайдара айылҕа уларыйыытын кэтэн көрө, үөрэтэ колбибит. Бэйэм ирбитэн этнографыын, Саха сиригэр 20 сыл анараа оттуэр кэтэ сылдьыбыттаахтын. Чурапчыга маннайгы сырыым буолар," – диэн сахалыы саҥарда.

Онон бириги улууспутун тас дойду учуонайдара интэриэһиргэтэн үөрэтэ колбиллэр.

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.

БИИР КҮН ОЛОҐУ УЛАРЫТТАН

Мин аҕам хаһан дьаҥны кылыбы бырахчат этэ. Бэл диэтэр кылыэн хаптыт тоорохчойун харыстааг диэн такайара. Ити сэрии кэмиттэҥи аччык оҕо сааһа сүрүөр оспот баас буолан дириҥник ыытыллыбыт этэ. Аҕабыт барахсан олоҕун устата бийиҥин, оҕолорун, хаһан дьаҥны аччыктыыр мунун билбэтэллэр хаптык диэн кылаҕа тиийэриигэн булан-талан, нус-хас олоҕу тэрийэн улаатыннарбыта.

Дойдубут хараҕа уулаах үүс курус, уустук күнү-дьылы көрүстэ. Ол эрээри бийиги итини барытын сатаан уйдубут. Биир кийи курдук сомоҕо буолан кылайдыбыт.

Хас биирдии кийи сарсыарда хараҕын арыйаат сага күнгэн туох эрэ үчүгэйи көтүтүр, эрэйэр. Кыһалҕа кыайтарыа, сиитийии, үөрүү тосхойуо диэн эрэнэр. Атыннык уонна хайдах буолуоҕай, кийи айылҕатынан өрүү үчүгэйгэ тардыһар буоллаҕа. Ити курдук күн аайы үгүөҕэ эрэлгэн сиэттэрэн Орто дойдуга олохпутун торуттэрэн истэхпит.

Олохпо сороҕор сатаа хопу буолбат: кыаллыбат; кыайтарбат эмиэ баар. Ити эмиэ соҥ, олохпо араас буолар.

Кийи аймах- билэ дьонун, оҕолорун сүрүөр чугас туга сылдьар, кинилэр тустарыгар долгуйар, кыһаллар. Дьоммутун таҥынан дойдум туһа, кини сайдар кэскилэ диэн үгүспүт эмиэ толкуйга түһэр күннэхпит.

Бийиги барыбыт торообут дойдубут күүстээх, улууспут сайдыылаах, кыахтаах буолуоҕун баҕарабыт. Конкретнай ньымалар үчүгэй суол-иис, тупсаҕай көстүүлээх сага дьиэ-уот, ырааҥ уулуссалар. Маҕаһыынтан уламыр сыаналаах амтаннаах, сибиэһэй дэлгэй ас-уол. Хас биирдии кийи оҕолорун иитэр үлэлээх, сылаас, сырдык дьиэлээх.

Бу маны этэн эрдэхтэрэ үгүө дойду, кыахтаах дойду, күүстээх дойду диэн. Бийиги күүспүт – бийиги санаабыныгар, дьулуурбутугар сытар. Бэйэбит баҕарар олохпутун бэйэбит тэрийэбит. Бу бийиги олохпут. Күн сиригэр биирдэ бэриллэр олохпут. Ким эрэ атын дьон колон туһаран -киэргэтэн кэбийиэхтэрэ диир, сагаҕай. Торообут дойдубут олохпутун-дьаһахпытын бэйэбит толкуйбутунан, илиибитинэн, сүрэхпит баҕаныынан хамсатабыт, уларытабыт.

Бэйэбит эрэ. Онон хас биирдиибит санаага – көмүскэ тэнитээк күүлү. Үүнэр күммут хас биирдии кийи быһаарыныытан сипиитээк.

Онон дойдубут сарсыытыын биирэ салайыаҕыт! Бүгүн. Сарсыарда Балаҕан ыйын 18-е күнүгэр Российскай Федерация Государственнай Думатын бааннарыгар.

Олег ТАРАСОВ,
«Якутскэнерго» ПАУо генеральнай дириэктэрэ, норуот депутата, РФ Государственнай Думатын депутатынан кандидат.

Публикуется на безвозмездной основе. Почтовый адрес представителя зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательному округу "Республика Саха (Якутия) Якутский одномандатный избирательный округ №24" Тарасову Олегу Владимировичу.

Выборы - 2016

Список стационарных телефонов в участковых избирательных комиссиях Чурапчинского улуса на 14.09.2016

1. Алагарская УИК № 657, тел. 28-374, 28-347, администрация наслега.
2. Арылахская УИК № 658, тел.23-789, Центр досуга.
3. Бахсытская УИК № 659, тел. 28-571, администрация наслега.
4. Болтогинская УИК № 660, тел. 25-529, администрация наслега.
5. Кындалская УИК № 661, таксофон, школа-сад.
6. Болугурская УИК № 662, тел. 29-341, СДК.
7. Кытанахская УИК № 663, тел. 23-634, детский сад.
8. Мугудайская УИК № 664, тел. 27-689, школа.
9. Ожулунская УИК № 665, тел. 24-390, лицей.
10. Юрех-Кюеринская УИК № 666, таксофон, школа-сад.
11. Соловьевская УИК № 667, тел. 29-422, администрация наслега.
12. Хахыйахская УИК № 668, таксофон, школа-сад.
13. Усун-Кюельская УИК № 669, тел. 23-333, школа.
14. Улахан-Кюельская УИК № 670, таксофон,школа.
15. Теинская УИК № 671, таксофон, школа-сад.
16. Бэринская УИК № 672, таксофон, школа-сад.
17. Телейская УИК № 673, тел. 27-339, администрация наслега.
18. Хатылынская УИК № 674, тел. 25-339, администрация наслега.
19. Юрюнг-Кюельская УИК № 675, тел. 26-566, администрация наслега.
20. Оргинская УИК № 676, таксофон.
21. Хаяхсытская УИК № 677, тел. 26-643, школа.
22. Хоптогинская УИК № 678, тел. 20-020, 26-343, спортзал.
23. Мельджехсинская УИК № 679, таксофон, школа-сад.
24. Чакырская УИК № 680, тел. 26-751, почта.
25. Центральная УИК № 681, тел. 41-482, «Айыллаан».
26. Когалинская УИК № 692, тел. 41-452, гимназия.
27. Марыкчанская УИК № 683, тел. 41-228, ЧСШ им. С.А.Новгородова.
28. Чаранская УИК № 684, тел. 41-547, «Дом олонхо».
29. Новгородовская УИК № 685, тел. 42-515, ЧГИФКиС.

Е.И.ДАВЫДОВ,
председатель Чурапчинской ТИК.

Оттоохун - 2016

НЭҺИЛИЭКТЭР БАРЫ БЫЛААННАРЫН ТОЛОРДУЛАР

Наслег	План-задание заготовки сена на 2016 год, тонн	Прогноз заготовки сена, тонн	График заготовки, тн	Данные на 12.09.2016: Скошено, га	Данные на 12.09.2016: Факт заготовки кормов, тонн	% от плана	% от графика	Факт заготовки: силос, тонн	Факт заготовки: сенаж, тонн
Алагарский	1676,0	1676,0	1676	1892,0	1721,0	102,7	102,7	150,0	
Арылахский	1546,0	1546,0	1546	1602,0	1588,0	102,7	102,7		
Бахсытский	1821,0	1821,0	1821	2194,0	1901,0	104,4	104,4		
Болтогинский	1532,0	1682,0	1532	2079,0	1848,0	120,6	120,6		
Болугурский	2516,0	2516,0	2516	2557,0	2526,0	100,4	100,4		
Кытанахский	1469,0	1619,0	1469	1767,0	1874,0	127,6	127,6		
Мугудайский	2301,0	2351,0	2301	2305,0	2501,0	108,7	108,7		
Ожулунский	2818,0	2918,0	2818	3051,0	3403,0	120,8	120,8	250,0	200,0
Соловьевский	2202,0	2252,0	2202	2309,0	2516,0	114,3	114,3		
Сыланский	3591,0	3741,0	3591	3859,0	4266,0	118,8	118,8		
Телейский	1370,0	1420,0	1370	1706,2	1625,9	118,7	118,7		
Хадарский	1642,0	1792,0	1642	2125,0	2101,0	128,0	128,0		
Хатылынский	1731,0	1731,0	1731	2184,0	2004,0	115,8	115,8		80,0
Хаахсытский	1430,0	1530,0	1430	2036,0	1769,7	123,8	123,8		
Хоптогинский	3078,0	3078,0	3078	2940,5	3116,0	101,2	101,2		
Чакырский	2114,0	2114,0	2114	2527,0	2118,0	100,2	100,2		
Чурапчинский	1663,0	1713,0	1663	1342,0	1836,0	110,4	110,4		
Всего по улусу	34 500	35 500	34 500	38 476	38 714,6	112,2	112,2	400	280

Балаҕан ыйын 12 күнүнээҕи туругунан улуус үрдүнэн 38714, 6 тонна от оттонно. Сыллааҕы былаан 34500 тонна буоллаҕына 112,2 бырыһыан буолла. 400 тонна (былаан 300) сиилэс, 280 тонна сенаж (былаан 200) бэлэмнэннэ.

Кураан күннэр туораннар, отчуттар түмүктээһиннэрэ күүскэ үлэлээннэр, барыбыт нэһилиэктэр сыллааҕы былааннарын толордулар. Ордук үчүгэйдик былааннарын 128 бырыһыан толорбут Хадаар, 127,6 бырыһыаны ылбыт Кытаанах, 123,8 бырыһыан көрдөрүүлээх Хайахсыт, 120,8 бырыһыаннаах Одьулуун үлэлээтилэр. Бу күннэргэ атын улуустарга атыылааһынтан дуогабардаспыттар үлэлэрин түмүктээн эрэллэр.

Марианна ПЕРМЯКОВА,
Тыа хаһаайыстыбатын управлениетын кылаабынай агронома.

Быыбар - 2016

КҮНДҮ БИИР ДОЙДУЛААХТАРЫМ, ОЛЕГ ТАРАСОВЫ ӨЙҮӨҐҮН!

Мин тыа сиригэр торообут, улаатыыт кыһы энергетикэ курдук ураты тымныы кылымнаах республика тыын сыалаанын үөскэтиллэн сылдьарбыттан үөрэбин, киэн туттабын. Энергетикэҕэ 13 сыл үлэлээбит кэммэр бу эйгэҕэ итэҕэйиэх бэриниилээх, күүстээх саастаах, специалист быһыытынан үрдүк таһымнаах, кылайыгас-хотугас дьон үөскэтиллэр диэн биэтик этэр кыахтаахпын. Энергетикэ улахан эпидемиологическай кыһыны эрэ уйбат, кыайбат, үүс сыраахах, түүнү-күнүҥү аахсыбат түбүктээх.

Саха сирин бас энергетикэ Олег Тарасов Госдума бырабыыталыстатын быһыытынан кыттарын бириэмиэ, биир идеяларыгар, соҕотоох толкуйдаах ыыныллыбыт дьоҕуор быһаарыылыы диэн сыаналаабыт уонна толору ойуулаабыт.

Бүгүнү күнүгэ энергетикэ курдук регион бүтүн социальный-экономическай олоҕо, иннинэ сайдыыта тутулуктаах саастаах боппуруостара барыы кириэтэ Москубаҕа, федеральный кыһыы таһымнаах быһаарыылаах. Саха сирин хаачыстыбалаах электроэнергиянан хаамтыйыыга саха ураҕас күүрүүлээх уот ситимин тутуу, эргэрбит энергообъектэрин саҥардыы курдук улахан боппуруостары кыһыы сиргэ дьүүлэһии, туруорсуу кэнэ эрэ үөскэтиллиэр.

Бүгүнү күнүгэ Саха сирин энергетиктэригэр быһаарыылаах күн-дьыл үүнэн турар. Дизельнай уматыыланан хотуу улуустары уотунан хаачыйыы улахан ороскуоттаах буолан республикаҕа хардарыта субсидиялаабын диэн ойдоҕуй баар. Бу боппуруос тарыын улаатарыгар тиэрдиллэр буолан уоту туһаналлыы улахан тэриллэлэр Саха сирин энергетиктэрин онолоруттан аккаастаан эрэллэр. Маны таһыынан уот тарыыта инвестор республикаҕа кэлэн үлэлиирин анаахтыыр. Онон электроэнергия улахан тарыыбыттан сүрүн оҥостараллыы энергетикэ бэйэтэ эрэ буолар. Онон хардарыта субсидиялаабыны суох онорон саха механизмынан солбуйар сорук турар. Итиннэ Владимир Путин Улуу Илин регионнарын электроэнергия ирдэбилин толоорбут. Россия кэлин оттуттуун тарыыларга тэнниир сорудаҕын олохтоох кыттыгыстыгыттан. Бу иккиэн улахан боппуруоҕу быһаарар сыалтан бириэмиэ Олег Тарасов Москваҕа үлэлии барарга дьулуһар. Бастакы турар, бу кэм, үлэ ирдэбилэ. Иккиэннэн, Олег Владимирович Ил Түмэнтэ үстэ техноруйдан депутатынан талыллан сокуону онорор үлэҕэ бустахтаах. Кэлин производственник, промышленник быһыытынан билиитэ кэлиэ. Экономика боппуруостарын дириэнник хорутан быһаарсар. Итиннэ оҕону оро тутар, спорт сайдыылаар республикаҕа улахан үлэни тэрийиэ.

Мин тус бэйэм Олег Тарасов сулуугу, кэнэ уонна аһаҕас майгыын собулуубун. Эгэ да тийиҥэр тириэрдэр, саҕаабыын ситэр, ситэрэр олус үчүгэй хаачыстыбалаах. Дьону хаһан да социальнай балаһыанньатыттан дуу эбэтэр омуттуттан да көрөн ааарбат. Энергетикэҕэ 10 тыһыынчаттан тахса киһи үлэлиир. Улахан иллэх коллективтэригэр арыас омук дьоно биирдэ үлэлиихтэрин сыалдьыбыт. Кэнники сылларга ыччат энергетик идеэтин таларга биллэрдик эбээтэ. Онон бирииги тэриллэрбитигэр саха ыччата үлэлии кэлэрэ ааҥна кэтэтэ. Салайаччыбыт даҕаны, аҥын да үлэлиитэр оттуллэриттэн омуттан ааарыы биирдэ суох. Саха дьоно айыыҥаттан кэнэ сүрүннүүх, мыыдыр, тобулуҥас толкуйдаах буолан сыаналыыллар, ыыкыыллар.

Күндү биир дойдулаахтарым! Россия экономикатын оро тардар, хамсатар туһуттан Госдумаҕа производство, промышленность дьоно үлэлиэхтэрэ! Быыбар күн кэлэн, ыраахы толкуйдаан турар Олег Тарасовка куоластаан!

Гаврил АЛЕКСЕЕВ,
Ил Түмэн депутата, «Саханефть» генеральнай дириэктэрин уокс, экономикаҕа баскакы солбуйаччыта.

Публикуется на платной основе из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу «Республика Саха (Якутия) - Якутский одномандатный избирательный округ №21» Тарасова Олега Владимировича.

01 сэрэтэр

БЫЫБАР БУОЛАР ОБЪЕКТАРЫГАР БАҺААРТАН СЭРЭҔИ ТУТУҺУОХХА!

Чурапчы улууһун үрдүгүн бу күммүтүгэр дылы уопсайа 8 баһаар туһалгэ бэлиэтэнэ. Былырыынны сыл бу күнүгэр дылы баһаар учуоттаныыта - 12. Быйыллы сыыа кийи уокка быыстаныыта - 1. Баһаар буолар сирдэрин 80 бырыыынын дьон олорор дьиэлигэр-уотугар, 20 бырыыынын тэриллэгэр учуоттаан туралларр.

Быйыл балаҕан ыйын 18 күнүгэр быыбар буолуоҕа турар. Уопсайа Чурапчы улууһугар 29 быыбардыыр участак үлэлиэхтэх. Быыбардыыр участакта үөскүүрэ оскуола объекта гар баалар.

Хас сыллын ахсын быыбардыыр участакта ирдэбилинэн хамыыһыйа чилиэннэригэр баһаартан сэрэхтэх буолуу үөрэтиллэ быыбар күн буолуоҕ иннинэ ыытыллыахтаах. Оттоҕор:

Быыбар буолуоҕ иннинэ :

- быыбар буолар күнүгэр баһаары сэрэтиини хаччыйар эпидемиологическай сүүрэ – быыбардыыр хамыыһыйа председателэ;
- УОВД, баһаарынан чаас үлэлиэхтэрин кытары баһаарыгай тактическай занятиелар ыытыллыахтаахтар;
- председатель хамыыһыйа чилиэннэригэр уот-күөх арахсар, хойбонор сирин ыйан биириэхтэх;
- быыбар буолар күнүгэр күннэ иккиэйи чаас буола-буола объекты корийэн көрүү инструкциятын оноруохтаах уонна буоларын хаччыйыахтаах;
- кистэр сирэ бааар буолар түгэнигэр эвакуациялаар болааннары иитиэхэ наада;
- быыбар саҕаланыан иннинэ уонна бүтүүтүн кэнэ объекты учуутэйдик корийэн борэбиэркэлэниэхтэх;

Быыбар буола турар кэмигэр:

- эвакуационнай заннар объекта 2-тэн итэҕэйэ суох буолуоннахтар;
- түннүккэ тимир решеткалар суох буолуоннахтар;
- эвакуационнай заннары мальчан-сальчан бүөлүүр бобуллар;
- кусластыыр кабинкалар истэригэр фабричнай эрэ оттоһуулаах лампалары, светильниктэри тутуллар, бойо оттоһуу лампалары, изоляциятыгар алдьаныыллыахтарын тутар контролеммит;
- уот проводын тарыыныын анал үөрэхтэх специалист эрэ оноруохтаах;
- объекта 800 кв.м. иннигэр уопсайа 5 лиитэрдэх 4 порошоковай эбтэр углекислотнай огнетушитель баар буолуута ирдэнэр, уопсайынан быыбар буолар зальлар огнетушителлэр ханна туралларын хамыыһыйа чилиэннэрэ биилиэхтэхтэр, ыксал буолуу түгэнигэр туттары сатыахтаахтар;
- баһаарынай щит комплектацията толору хаччыллыахтаах;
- баһаар буолар туһалгэлигэр баһаарынай 01, 41-510, сотовай нөмүө 101 нөмөрдээ эрийэн тиийэрбитин бастаан туран умнубаппыт;
- быыбар буола турар кэмигэр баһаар туһалгэлэ таҥыстаҕына дьону уонна биоллетеннэри таһаарарга эпидемиологическай быыбар күн үгэлиир үлэһиттэр тэрийэллэр;
- баһаарыгайдар каналларын тахсан көрсүүхэ эбэхтэр уонна объект сибээрин аанын аһан биириэхтэхтэр;
- баһаарынай чаада суох нэһилиэктэр баһыыктара добровольный дружина хамаандата бу күн толору саастабыланан миэстэлигэр баар буолуутун хаччыйыахтаах.

Баһаарпан сэрэхтэх буолларгынан оссо тогул саналаабыт!!!

М.А. ЗАХАРОВА,
уоттан быыһыыр 38№-дээх этэрээт баһаары сэрэтии инструктора.

СВЯЗНОЙ

приглашает на работу в новый офис

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
МЕНЕДЖЕРОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, ЗАРПЛАТА ОТ 45 000 РУБ.,
УДОБНЫЙ ГРАФИК, ПОЛНЫЙ СОЦ.ПАКЕТ,
ДМС, СТАЖИРОВКА ОПЛАЧИВАЕТСЯ

Настройся на рабочую волну!
Запишись на собеседование прямо сейчас
8 800 700 700 3, 8 924-105-06-00
rabota_dv@maxus.ru

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8:00 до 20:00 принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, которое будет проводиться в помещении для голосования избирательных участков по месту жительства.

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия Чурапчинского улуса.

БИЛЛЭРИИЛЭР / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Литвинцев Василий Вальсрович аҥыгар бэриллибит атестат сүүрүүтүн дьиҥэ суох буолан аҕыллар.

Чурапчы сэлиэнньэтигэр чаҺынай дьыл аҕыллыыбыт.

Тел: 891-841083611.

Чакыр нэһилиэгин олохтоохо, миилэрдээх бэтэрээнэ

ВИКТОРОВ Николай Егорович

олохтон туораабытыгар ийэтигэр эйэлээбитигэр Мария Николаевна Викторованы, кыһыгар, биригэ тэрийбит дириҥ куттуммытын тиэрдибит:

М.В. Кириллина, Василий, Иван, Филипп, Алексей, Галина Гаврильевтэр, Наталья, Дмитрий Адамовтар.

Чурапчы нэһилиэгин олохтоохо

КЕРЕМЯСОВ Владимир Владимирович

олохтон туораабытыгар убайыгар Дмитрий Владимировичка, саатыгар Елена Анатольевнаҕа, ийэтигэр София Дмитриевна, аҕатыгар Владимир Ильич Керемясовтарга дириҥ куттуммытын тиэрдибит:

Чурапчы сэлиэнньэтин „Мичил" үөрүүлээх коллектива.

Куттуммытын тиэрдэллэр:

– Владимир Владимирович сөҕүмэрдээх күн сиригэр барбытыгар тоҕоостуутэригэр, кыргыттарыгар, убайдарыгар, бырааттарыгар, кинилэр дьиэ кэргэттэригэр, аймахтарыгар, таҥаастарыгар Чурапчы орто оскуолатыгар биригэ үөрүүлэнэ доҕотторо.

Айылҕа харыстабыла

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Убаастабыллаах Чурапчы улууһун олохтоохторо балык ыама буола турарыгар сибээстээн илимнэрин тохтотуу! Балаҕан ыйын 20-тэн алтыныыны 20 диэри илимнээн, мунньаллан балыктыыр бобуллар.

Балык ыамын иннигэр хомолтолоох илимнэр, быыдаарыыстара, хаһаайыстар миэрэҕэ тардыллыыстара.

Согласно ст. 37 Приказа №347 от 26 ноября 2008 г. ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ВОСТОЧНО - СИБИРСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2008 N 12958):

Запрещается использование сетных орудий лова в периоды нереста весеннее-летних и осеннее-зимних нерестующих рыб в Чурапчинском улусе с 15 мая по 15 июня и с 20 сентября по 20 октября.

При нарушении Приказа № 347 ст. 37 будут привлечены к административной ответственности по ст. 8.37 ч.2. КоАП РФ.:

Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ)

2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства

(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 г. № 91-ФЗ)

Ураты харыстаан Чурапчы эбэтигэр хонуу суох кирэр буолуччу бобуллар. Хонуу суох кирбиттэр административнай миэрэҕэ тардыллыахтар.

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах (округах) -

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятьсот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.

Чурапчинская инспекция охраны природы Минприроды РС(Я)
Вр. и.о. руководителя Чурапчинской ИОП О.С. ОКОНЕШНИКОВ.

Кылаабынай редактор – **А.А. ЗАХАРОВ.**
Эпэлэтэлэр сокуоннэр, сурук отдела – **А.М. СЛЕПЦОВ.**
Экономика, тыа хаһаайыстыбатын отдела - **А.М. СЛЕПЦОВ.**
Корреспондентар – **О.В. ЖИРКОВА, С.А. ЖЕНДРИНСКЭЙ.**
Таһаччы - **Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.**
Бөлүөгүнчилэр – **С.А. ПАВЛОВ.**

Тэрийэн таһаараччылар: СР Правительствата, Чурапчы улууһун "Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһук автономнай учреждение. Российскай Федерация Роскомнадзор СР управлениетыгар 2012 с. кулун тутар 15 күнүгэр регистрацияламмыт нөмөрэ – **ПИ №14-0238.**

АДАБЫРЫСПЫТ: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". **Телефоннарбыт:** редактор – 41-332, отделлар – 41-255, 41-358. **E-mail:** sanaoloh@mail.ru, **сайт:** sanaoloh.ru

Бэчээккэ сакаас: № 100 (11267)
Кэмэйэ: 1 бөч. лиис
Тираж 1150.
Хаһыат сыаната: 10 сомк.

Саҥа олох

Автор суруктар эпилогтарын редакция позициятын туоһулуур буолбатах. Суруктар чөмөлөр кырдьаҕастарыгар эмиссиялыы анаан суруйуллубуттар.

Хаһыат бэчээккэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. **Бэчээккэ бэрилинна:** 16 ч 00 м. "Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһукка 14.09.2016 с. офсетка бэчээттэнна.
Аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". **Индекс:** 54907. Хаһыат нэдиэлэҕэ үстэ: оттуорунньукка, чэппиэргэ уонна субуотаҕа тахсар.